

## PREDLOG

# ZAKON

## O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O OSNIVANJU I USLOVIMA DELATNOSTI KULTURNO-INFORMATIVNIH CENTARA

### Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o osnivanju i uslovima delatnosti kulturno-informativnih centara, koji je potписан u Beogradu 19. oktobra 2019. godine, u originalu na srpskom i ruskom jeziku.

### Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o osnivanju i uslovima delatnosti kulturno-informativnih centara, u originalu na srpskom jeziku glasi:

## SPORAZUM

### **između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o osnivanju i uslovima delatnosti kulturno-informativnih centara**

Vlada Republike Srbije i Vlada Ruske Federacije, u daljem tekstu Strane,  
imajući u vidu interesovanje naroda Republike Srbije i Ruske Federacije za  
uzajamno upoznavanje sa društvenim i kulturnim vrednostima, očuvanje i zajedničko  
unapređivanje i razvoj tradicionalnih međusobnih veza,  
pridajući veliki značaj poboljšanju informisanosti javnosti o razvoju političkih,  
ekonomskih, kulturnih, naučnih i obrazovnih procesa u Republici Srbiji i Ruskoj  
Federaciji,  
težeći pružanju podrške razvoju bilateralnih društvenih, kulturnih, obrazovnih,  
naučno-tehničkih i informativnih veza u skladu sa Sporazumom između Savezne  
vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti  
kulture, obrazovanja, nauke i sporta od 19. jula 1995. godine,  
uzimajući u obzir Sporazum između Federativne Narodne Republike  
Jugoslavije i Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika o regulisanju rada Doma  
sovjetske kulture u Beogradu od 9. juna 1961. godine,  
dogovorile su se o sledećem:

#### Član 1.

U skladu sa principom reciprociteta, srpska Strana osniva Kulturni centar  
Srbije u Moskvi, a ruska Strana osniva Ruski centar za nauku i kulturu u Beogradu, u  
daljem tekstu – Centri.

Ruski centar za nauku i kulturu je ustanova pravnog kontinuiteta Doma  
sovjetske kulture u Beogradu, koji je osnovan u skladu sa Sporazumom između  
Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Saveza Sovjetskih Socijalističkih  
Republika o regulisanju rada Doma sovjetske kulture u Beogradu od 9. juna 1961.  
godine, u odnosu na sva njegova prava i obaveze.

Uz prethodnu saglasnost države prijema za otvaranje izdvojenih odeljenja  
van mesta sedišta Centara, Strane mogu da ih, na osnovu uzajamnog dogovora,  
otvaraju u drugim gradovima u skladu sa zakonodavstvom države prijema.

Delatnost Centara sprovodi se na osnovu odredbi ovog sporazuma, normi  
međunarodnog prava i u skladu sa zakonodavstvom države prijema.

#### Član 2.

Kulturni centar Srbije u Moskvi ostvaruje svoju delatnost pod generalnim  
rukovodstvom šefa diplomatskog predstavništva Republike Srbije u Ruskoj  
Federaciji.

Funkcionisanje Kulturnog centra Srbije u Moskvi obezbeđuju Ministarstvo  
spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstvo kulture i informisanja Republike  
Srbije, u saradnji sa drugim nadležnim institucijama Republike Srbije.

Ruski centar za nauku i kulturu u Beogradu ostvaruje svoju delatnost pod

generalnim rukovodstvom šefa diplomatskog predstavništva Ruske Federacije u Republici Srbiji.

Funkcionisanje Ruskog centra za nauku i kulturu u Beogradu obezbeđuje Federalna agencija za poslove Zajednice Nezavisnih Država, sunarodnika u inostranstvu i međunarodnu društvenu saradnju.

### Član 3.

U cilju ostvarivanja svoje delatnosti Centri mogu da uspostavljaju direktnе kontakte sa organima državne vlasti, organima lokalne samouprave, organizacijama, kao i sa građanima.

Aktivnosti izvan svojih prostorija, samostalno ili u saradnji sa drugim pravnim licima, Centri sprovode u skladu sa zakonodavstvom države prijema.

### Član 4.

Centri uživaju prava pravnog lica u skladu sa zakonodavstvom države prijema.

### Član 5.

Osnovni zadaci Centara su:

učešće u realizaciji programa bilateralne društvene, kulturne, naučno-tehničke i informativne saradnje;

učešće u ostvarivanju politike svoje zemlje, koja je usmerena na podršku sunarodnicima u inostranstvu sa ciljem obezbeđivanja njihovih socijalno-kulturnih, obrazovnih i drugih zakonskih prava i interesa, pomoći u njihovoј daljoj konsolidaciji, očuvanja maternjeg jezika, nacionalno-kulturne baštine, razvoja svestranih veza organizacija država Strana sa sunarodnicima u inostranstvu i njihovim udruženjima;

upoznavanje javnosti države prijema sa istorijom i kulturom svoje države, unutrašnjom i spoljnom politikom, događajima iz njenog društvenog i ekonomskog života;

pomoć u uspostavljanju kontakata i širenju društvene, kulturne, naučno-tehničke i informativne saradnje organizacija država Strana;

pomoć u proučavanju jezika naroda dveju država;

korišćenje informacionih mogućnosti Centara u interesu stvaranja povoljnih uslova za širenje naučno-tehničke i kulturne saradnje država Strana;

pomoć u uspostavljanju i razvoju partnerskih odnosa između gradova i regiona Republike Srbije i Ruske Federacije;

### Član 6.

Centri u skladu sa dobijenim zadacima:

formiraju informacione banke podataka o pitanjima kulturnog, naučno-tehničkog, društveno-političkog i ekonomskog razvoja svojih država, održavaju konferencije, simpozijume, seminare, konsultacije o problemima međunarodne društvene, naučne i kulturne saradnje;

informišu i daju preporuke zainteresovanim organizacijama, državljanima države prijema o pitanjima uspostavljanja kontakata sa kulturno-prosvetnim, naučnim i obrazovnim organizacijama država Strana;

ostvaruju kulturno-prosvetnu i informativnu delatnost među sunarodnicima koji imaju stalni boravak u državi prijema i održavaju veze sa njihovim udruženjima;

organizuju kulturne aktivnosti uključujući i razmene programa, kulturnih radnika i umetnika, izvođenja muzičko-scenskih programa, nastupe umetničkih ansambala, solista, filmske projekcije i druge audiovizuelne manifestacije i ostvaruju druge vrste kulturne delatnosti u skladu sa ciljevima Sporazuma;

organizuju izložbe fotografija, umetničkih dela i predmeta narodnog stvaralaštva, izložbe knjiga i druge izložbe;

formiraju udruženja i klubove u različitim oblastima svoje delatnosti uz učešće u njihovom radu istaknutih naučnih i kulturnih poslenika, predstavnika lokalne javnosti, kao i inostranih predstavnštava, organizacija država Strana i medija;

organizuju tečajeve za učenje nacionalnih jezika i kultura naroda svojih država, pružaju metodičku pomoć naučnim radnicima i predavačima jezika i književnosti koji rade u naučnim i obrazovnim organizacijama države prijema;

pružaju pomoć u izboru i upućivanju na obuku u svoje zemlje državljana države prijema;

pomažu rad udruženja i klubova diplomaca obrazovnih ustanova svoje države u državi prijema, doprinose održavanju veza između takvih udruženja i klubova sa ovim obrazovnim ustanovama i organizuju seminare za diplomce u državi prijema;

obezbeđuju rad biblioteka i drugih informativnih službi u Centru za zainteresovane organizacije i državljanje države prijema;

sarađuju sa nevladinim organizacijama, udruženjima i društvima priateljstava, obrazovnim organizacijama, kulturnim i naučnim ustanovama države prijema, kulturno-informativnim centrima trećih država;

ostvaruju druge vrste delatnosti koje odgovaraju zadacima Centara, u skladu sa zakonodavstvom države prijema.

### Član 7.

Strane obezbeđuju neometani pristup javnosti manifestacijama koje organizuju Centri.

Strane preduzimaju neophodne mere radi osiguranja bezbednosti prostorija Centara, osoblja koje se nalazi u ovim prostorijama i manifestacija koje se u njima održavaju u skladu sa procenama rizika.

### Član 8.

Centri ne ostvaruju komercijalne delatnosti u cilju dobijanja profita. Međutim, Centri imaju pravo da naplaćuju odgovarajući iznos za sledeća dobra i/ili usluge radi pokrivanja dela troškova za održavanje i funkcionisanje Centara:

posete manifestacijama koje organizuju;

obuke na tečajevima jezika i ostvarivanje drugih vrsta delatnosti;

prodaju periodike, kataloga, plakata, programa, knjiga, slika i reprodukcija, audiovizuelnih i didaktičkih materijala bez obzira na način snimanja informacije, kao i drugih predmeta koji su u neposrednoj vezi sa manifestacijama koje organizuju, pod uslovom da se ne krše pravila trgovinske delatnosti, poresko i drugo zakonodavstvo države prijema, kao i prava vlasnika intelektualne svojine.

Centri mogu takođe u prostorijama gde se nalaze imati kioske za prodaju

knjiga i suvenira, kafee i kafeterije za posluživanje posetilaca.

#### Član 9.

Strane, u slučaju ako je to neophodno, pomažu jedna drugoj u odabiru placa, kao i u zakupu, kupovini ili izgradnji zgrade (prostorija) za Centre, u skladu sa zakonodavstvom države prijema.

Radove na projektovanju, izgradnji i opremanju zgrade (prostorija) Centara, nakon dobijanja potrebnih dozvola ostvaruje Strana koja šalje u skladu sa pravilima urbanističkog uređenja države prijema. Pri tome Strana koja šalje ima pravo da samostalno odredi podizvođače za izvođenje potrebnih radova.

Ruski centar za nauku i kulturu kao ustanova pravnog kontinuiteta Doma sovjetske kulture smešten je u zgradi, koja je u vlasništvu Ruske Federacije, na adresi: Beograd, Kraljice Natalije 33.

#### Član 10.

Poreski režim za Centre i njihovo osoblje određuje se zakonodavstvom države prijema i Ugovorom između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu od 12. oktobra 1995. godine.

#### Član 11.

Opunomoćeni organi Strana imenuju zaposlene Centara. Oni mogu da budu državljeni države pošiljaoca, države prijema ili treće države. U poslednjem slučaju zapošljavanje se vrši u skladu sa zakonodavstvom države prijema.

Direktori Centara i njihovi zamenici su državljeni zemlje pošiljaoca i mogu da imaju diplomatski status. U ovom slučaju ti zaposleni uživaju odgovarajuće privilegije i imunitete.

Broj službenika Centara određuje se na osnovu dogovora Strana.

Strane obaveštavaju jedna drugu o kadrovskom sastavu Centara, kao i o početku obavljanja dužnosti službenika i završetku njihovog rada u Centrima.

#### Član 12.

Na službenike Centara i članove njihovih porodica, koji su državljeni države pošiljaoca i koji nemaju stalni boravak u državi prijema, uključujući i nosioce službenih pasoša izdatih u ministarstvu spoljnih poslova države pošiljaoca, primenjuje se zakonodavstvo o radu države pošiljaoca.

Na ostalo osoblje Centara primenjuje se zakonodavstvo o radu države prijema.

#### Član 13.

Svaka od Strana na bazi reciprociteta, u skladu sa zakonodavstvom koje ta strana primenjuje, oslobađa Centar druge Strane plaćanja carinskih dažbina za predmete koji se privremeno uvoze uz obavezu da se izvezu natrag, pod uslovom da su ti predmeti potrebni Centrima radi realizacije delatnosti u skladu sa ovim sporazumom.

Predmeti koji su privremeno uvezeni od strane Centara, mogu da se otuđe na teritoriji države prijema samo pod uslovom da se plate carinske dažbine i da se

ispune drugi zahtevi određeni zakonodavstvom države prijema.

#### Član 14.

Svaka od Strana u skladu sa zakonodavstvom koje ta strana primenjuje dozvoljava službenicima Centra druge Strane i članovima njihovih porodica koji žive sa njima, tokom čitavog perioda njihovog rada u Centru, privremeni uvoz predmeta, čija je namena lična i porodična upotreba, uključujući i robu za osnovno opremanje na početku boravka, uz oslobođanje plaćanja carinskih dažbina.

Navedeni predmeti mogu biti otuđeni na teritoriji države prijema samo pod uslovom plaćanja carinskih dažbina koje predviđa zakonodavstvo države prijema i poštovanja drugih zahteva carinskog zakonodavstva države prijema.

Odredbe ovog člana ne primenjuju se na službenike Centara koji su državljeni države prijema ili lica koja stalno borave na njenoj teritoriji.

#### Član 15.

Svaka od Strana u skladu sa zakonodavstvom svoje države i na bazi reciprociteta u najkraćem mogućem roku izdaje vize upućenim službenicima Centra druge Strane i članovima njihovih porodica koji žive sa njima, a ukoliko je to potrebno po zakonima države prijema izdaje ispravu za boravak.

#### Član 16.

Svaka od Strana, u slučaju da je to potrebno, pruža pomoć drugoj Strani u odabiru stambenog prostora za službenike njenog Centra.

Svaka od Strana u okvirima svojih mogućnosti pruža Centrima pomoć prilikom dobijanja dozvola kod lokalnih organa vlasti, potrebnih za njihovo funkcionisanje.

#### Član 17.

Sporna pitanja, koja se pojavljuju između Strana, vezana za tumačenje i primenu ovog sporazuma, rešavaju se putem pregovora.

#### Član 18.

Ovaj sporazum stupa na snagu od datuma prijema, diplomatskim kanalima, poslednjeg pismenog obaveštenja kojim se potvrđuje da su Strane sprovele potrebne procedure unutar svojih država koje su neophodne za njegovo stupanje na snagu.

Ovaj sporazum se zaključuje na 5 godina. Sporazum se automatski produžava za naredne periode od 5 godina, sve dok jedna Strana, najmanje 6 meseci pre datuma prestanka njegovog važenja, ne obavesti drugu Stranu u pisanoj formi, diplomatskim kanalima, o svojoj nameri da ga otkaže.

Od datuma stupanja na snagu ovog sporazuma prestaje da važi Sporazum između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika o regulisanju rada Doma sovjetske kulture u Beogradu od 9. juna 1961. godine.

Sačinjeno u Beogradu, dana 19. 10. 2019. godine u dva primerka, svaki na srpskom i ruskom jeziku, pri čemu oba teksta imaju jednaku važnost.

Za Vladu  
Republike Srbije

Za Vladu  
Ruske Federacije

**Član 3.**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

## OBRAZLOŽENje

### I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o osnivanju i uslovima delatnosti kulturno-informativnih centara sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4 Ustava Republike Srbije, koji propisuje da Narodna skupština Republike Srbije potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

### II. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE POTVRĐIVANjE SPORAZUMA

Inicijativu za zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o osnivanju i uslovima delatnosti kulturno-informativnih centara (u daljem tekstu: Sporazum) pokrenula je ruska strana 2017. godine.

Polazeći od strateškog značaja koji Ruska Federacija ima u ukupnim bilateralnim odnosima za Republiku Srbiju, jačanje saradnje u domenu kulture, kao bitnog segmenta ove saradnje, zahvaljujući bliskom istorijskom i kulturnom obrascu, značajno bi doprinelo jačanju tradicionalnih veza dva naroda.

Težeći pružanju podrške razvoju bilateralnih društvenih, kulturnih, obrazovnih, naučno-tehničkih i informativnih veza u skladu sa Sporazumom između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, nauke i sporta od 19. juna 1995. godine, strane su se dogovorile da bude sačinjen novi sporazum kojim bi se stavio van snage Sporazum između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika o regulisanju rada Doma sovjetske kulture u Beogradu od 9. juna 1961. godine.

Intenziviranje saradnje u oblasti kulture između Republike Srbije i Ruske Federacije kako u pogledu kvaliteta, tako i u pogledu obima, predstavlja naš interes, a ovaj sporazum obezbeđuje pravni okvir za jačanje međuinstитucionalne saradnje i pozicioniranje i definisanje uloge i delokruga i uslova rada kulturno-informativnih centara.

### III. FINANSIJSKA SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o osnivanju i uslovima delatnosti kulturno-informativnih centra nisu potrebna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije za 2021. godinu na razdelu Ministarstva spoljnih poslova.

Ukoliko Vlada, u budžetskoj 2022. godini, doneše odluku o otvaranju KIC-a u Moskvi, Ruska Federacija, biće neophodno obezbediti dodatna finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 23.932.000,00 dinara i potrebitno ih je rasporediti kako sledi:

- Razdeo 17 – Ministarstvo spoljnih poslova, Glava 17.1 – Diplomatsko konzularna predstavništva, Programska aktivnost 0001- Podrška funkcionisanju diplomatsko-konzularnih predstavništva, ekonomske klasifikacije:
 

- 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih .....	850.000,00
- 415 Naknade troškova za zaposlene .....	7.575.000,00
- 421 Stalni troškovi .....	425.000,00
- 423 Usluge po ugovoru .....	3.540.000,00
- 426 Troškovi materijala .....	283.000,00

- Razdeo 17 – Ministarstvo spoljnih poslova, Glava 17.1 – Diplomatsko konzularna predstavništva, Programska aktivnost 0003 – Kapitalno i tekuće održavanje objekata u opreme DKP-a, ekonomске klasifikacije:
  - 425 Tekuće popravke i održavanje ..... 2.242.000,00
  - 511 Zgrade i građevinski objekti ..... 2.950.000,00
  - 512 Mašine i oprema ..... 1.180.000,00
- Razdeo 17 – Ministarstvo spoljnih poslova, Glava 17.1 – Diplomatsko konzularna predstavništva, Programska aktivnost 0004 – Obnova voznog parka za potrebe DKP-a, ekonomске klasifikacije:
  - 426 Materijal ..... 566.000,00
  - 512 Mašine i oprema ..... 3.304.000,00
- Razdeo 17 – Ministarstvo spoljnih poslova, Glava 17.0 – Ministarstvo spoljnih poslova, Programska aktivnost 0003 – Administracija i upravljanje, ekonomске klasifikacije:
  - 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca ..... 300.000,00
  - 422 Troškovi putovanja ..... 708.000,00